

SADRŽAJ

1.	UVOD	5
1.1.	Predmet i cilj istraživanja	5
1.2.	Struktura rada	6
2.	Pojam i definicija ITS-a	7
2.1.	Pojam ITS-a	7
2.2.	Definicija ITS-a	7
2.3.	Politika razvoja ITS-a	9
2.4.	Komponente ITS-a	14
2.4.1.	Senzorske tehnologije	15
2.4.2.	Hardver ITS-a.....	15
2.4.3.	Softver ITS-a	26
3.	Primjena ITS-a u urbanim sredinama.....	31
3.1.	Upravljanje saobraćajnim tokom.....	32
3.1.1.	Regulisanje saobraćajnih tokova na raskrsnicama	38
3.1.2.	Upravljanje vozilima prioriteta	42
3.2.	Upravljanje incidentnim situacijama	42
3.3.	Upravljanje vozilima javnog gradskog prevoza	44
3.4.	Upravljanje stacionarnog saobraćaja	45
3.4.1.	Zahtijevi korisnika sistema.....	47
3.4.2.	Prednosti ITS sistema parkiranja.....	48
3.5.	Sistem Ranjivih korisnika saobraćaja.....	50
3.6.	Inteligentne saobraćajnice	52
3.7.	Inteligentna vozila	57
3.7.1.	Nivoi samostalnosti autonomnih vozila.....	58
3.8.	Savremeni sistemi u vozilu.....	60
3.8.1.	ABS – Anti Lock Breaking System	61
3.8.2.	ESP – Electronic Stability Programme	62
3.8.3.	BA – Brake Assist	63
3.8.4.	ACC - Adaptive Cruse Control	64
3.8.5.	ISA - Intelligent Speed Advice, Intelligent Speed Adaptation.....	64
3.8.6.	LCA/BSD - Lane Change Assistant / Blind Spot Detection.....	65
3.8.7.	LDWS - Lane Departure Warning System	66
4.	Zaključak	67

Popis slika	67
Popis tabela	68
Literatura	68
Internet	69